



Mise en œuvre par


**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

En collaboration avec



Ministère de l'Agriculture

# Hakilila kerɛnkerɛnnen ye « KA DIÑE SORO kongo te min kɔŋɔ » Sene yeɓema kuraw cakɛda senɛfɛnduntako la




MALO KELENKELENTURU (SRI) KALANGAFE FORO LABENNEN  
JIDONSENE KAMA (CIV) SENEKELAW KA KALANFOROW Kɔŋɔ

## Nininkali 11 – Jaabi 11



# GAƐE KƆNƆKO

|   |    |
|---|----|
| KƆnƆko  | 3  |
| Nɛbila  | 4  |
| Danɛw fɔkasurunya tubabukan na an'u kƆw bamanankan na                           | 5  |
| SRI taabolo 6   | 7  |
| 1 - SRI kecogo bɛ nɛfɔ cogo di ?  | 8  |
| 2- SRI kecogo tariku ye jumɛn ye Mali kƆnƆ ?                                    | 9  |
| 3 - Danfara jumɛn bɛ SRI ni baara kecogo kƆw cɛ jate taabolo la ani forow kƆnƆ? | 10 |
| 4 - Dugukolo bɛ labɛn cogo di ?   | 12 |
| 5 - Nɔɔdon bɛ ke cogo di ?  | 14 |
| 6 - Falan (pepiniyɛri) bɛ da cogo di ?  | 15 |
| 7 - Turuli ni danni bɛ ke cogo di ?   | 18 |
| 8 - Jidon bɛ ke cogo di ?   | 19 |
| 9 - KƆwsiyɛnni ani yugubali bɛ ke cogo di ?                                     | 20 |
| 10 - SƆw ni nafaw ani gɛlɛya kɔkɔsilɛnw ye jumɛnw ye ?                          | 22 |
| 11 - Mansin suguya jumɛnw bɛ nɔɔɔya don SRI kɛli la ?                           | 23 |
| SRI kecogo bolodalisɛbɛn  | 24 |
| SRI baara bolodalisɛbɛn kanpaji waati kƆnƆ                                      | 25 |
| Sɛnɛ yɛlɛma kuraw cakɛda (CIV) kofɔli   | 26 |
| Kunnafoniw sƆwɔcogo   | 27 |
| Waleyaw kɛbaaw  | 28 |



# NEBILA

**S**eneƆduntako la, yeƆema kuraw ni baara keƆogo Ɔedonni ye wajibi ye, min b'a to dunkafa ka se ka sabati. YeƆema kuraw n'u kunnafoniw jensenni senefen numanw ƆoƆli feereko la, laben saticogico kurako la beƆ ka nafa kama, baarakemenin kurako la, kalanw kuntilennako la, ani doƆweƆew sene ƆoƆo ƆoƆo ƆoƆo, o de ka kan ka yeƆema kura in sabati.


San 2015 ani 2016 seneƆ kanpaƆiw ƆoƆo, CIV/Mali n'a demenbaaw ye seneko Ɔedonbaaw ni senekela karamoƆo jolen hake min kalan SRI keƆogo la, o ka surun moƆo 143 la. Olu minnu kalanna, u fana ye senekela 5.500 kalan k'a sababu ke kalanforow dali ye. YeƆema kura doƆw donna baara keƆogo la poroze fe ; o do ye izininw ka farafinnwo dilannenw ni angere suguya min be wele ƆoƆoƆoƆo, olu donni. An y'o nafa koloƆi. Malosi caman te latije, ji ni angere caman te latije, 50% farala

forow ƆoƆo hake kan foro labennenw jidonsene kama, olu ƆoƆo, (Ɔoni 5 fo Ɔoni 7,5) taari la; ani ka 38% fara sanjilaseneforow ƆoƆo hake kan (Ɔoni 1,8 fo Ɔoni 2,5) taari la.

Nin jaabi numan ƆoƆo be dudu don an ƆoƆo ka temen ni baara in Ɔetaa sabatili ye ani ka minenw laben a kunnafoni jensenni kama ka se fo senekela mankanw ma.



**DoƆoƆo Sitepani Unkonfusiki**  
Sene yeƆema kuraw cakeda  
baarabolodalen ƆemwoƆo




# DANEƆ FOƆASURUNYA TUBABUKAN NA AN'U KOƆOW BAMANANKAN NA

|                   |  |
|-------------------|--|
| ACDI / VOCA       | Lamerikenjamana jateƆinacakeda   |
| AEF               | Nafoloko ni wariko fesefeseli  |
| AFSAm             | Musaka weƆew mume kurapesiƆiwari t'a la  |
| AHA               | Dugukolo labenni ji donni kama forow ƆoƆo                                      |
| ARPASO            | San tilebinyanfan fala malosenenaw ka ƆoƆo                                     |
| BMZ               | Alimanjamana minisirisu min Ɔesinnen be nafoloko ni yiriwali ma jekabaara ƆoƆo |
| BORDA             | Alimanjamana ka cakeda senekemansinko yiriwali kama                            |
| CAFON             | Ofisidinizeri baarakemenindilannaw (numuw) ka koperatifu                       |
| CEDEAO            | Afiriki tilebinyanfan nafoloko ƆoƆo  |
| CEP               | Senekelaw ka kalanforow  |
| CI                | Fen minnu be dun furance la, walima fen minnu be don baara dafu                |
| CIV               | Sene yeƆema kuraw cakeda   |
| CNRA              | Faso ka cakeda ka Ɔesin seneko Ɔesininni ma                                    |
| CNS-Riz           | Faso ka cakeda Ɔesinnen kerenkerennanya la malosene ma                         |
| CORAF             | Afiriki tilebinyanfan seneko ƆoƆo Ɔesininni jekuluba                           |
| CRRA              | MaraywoƆo cakeda ka Ɔesin seneko Ɔesininni ma                                  |
| CVA               | sene ƆoƆo ƆoƆo walima sene nafaw dulonni moƆo                                  |
| CVC               | Sumanw ƆoƆo ƆoƆo poroze  |
| DAP               | Angere diyamoniyomu fosifate walima moƆo                                       |
| DNA               | Faso ka seneko ƆemwoƆo   |
| DRA               | MaraywoƆo seneko ƆemwoƆo   |
| DVV International | Alimanjamana foroba kalansobaw ka jekulu                                       |
| EATP              | Lamerikenjamana ka poroze senekafenw sannifeere yiriwali la Afiriki ƆoƆo       |
| GIZ               | Alimanjamana ka jekabaara cakeda diƆe ƆoƆo                                     |
| IER               | Dugukolo nafaswoƆo baaraw koƆesinin cakeda Mali ƆoƆo                           |
| IFDC              | DiƆe cakeda angerew nafa bonyani kama  |
| IICEM             | Mali ni Lamerikenjamana ka poroze Ɔesinnen ƆoƆo yiriwali ma                    |
| IPR-IFRA          | Wulakowbaaraw ƆoƆo Ɔesininni kalansoba   |
| MO                | Baarakesara  |
| NPK               | Angere min kefenw ye : Azoti (N), fosifuri (P) ani Potassiyumu (K)             |
| ON                | Ofisidinizeri  |
| ONG               | Demendonjekulu   |
| ORM               | Moti jidonmalosenywoƆo labennen cakeda   |
| ORS               | Segu jidonmalosenywoƆo labennen cakeda   |
| PASSIP            | Baarabolodalen malosenywoƆo misenninw labenni na ka surunya duguw la           |
| PE                | ƆoƆo hake wari la  |
| PIV               | Duguw foro labennenw   |
| PNIP              | Faso ka baarabolodalen malosenywoƆo misenninw labenni na ka surunya duguw la   |
| PPAAO             | Afiriki tilebinyanfan ƆoƆo baarabolodalen                                      |
| PPU               | ƆoƆoƆoƆo   |
| RBE               | Foro wari ƆoƆo bakuruba  |
| RCB               | Danfara Musaka ni ƆoƆo ce  |
| RNE               | Foro wari ƆoƆo ƆoƆo, musaka bolen a la   |
| SRA               | Siko Ɔesininni cakeda  |
| SRI               | Malo kelenkelenturu  |
| TAF               | Mume doƆweƆew Musaka   |
| TAFSA             | Musaka mume kurapesiƆiwari t'a la  |
| TGC               | Musaka mume  |
| USAID             | Lamerikenjamana ka diƆe cakeda Ɔesinnen yiriwali ma                            |
| VA                | Dawula (nafa) ƆoƆo ko la   |
| WAAAPP            | Afiriki tilebinyanfan sene n'a ƆoƆo yiriwali poroze                            |
| WHH               | KoƆo keleti cakeda diƆe ƆoƆo   |

# SRI TAABOLO 6

**1** Malosiyen fitininw turuli joona (tile 8 fo 10)



**2** Malosun kelen ; n'o te a caman te don ding'e kelen na



**3** Furance jan ka don malosun turutaw ce kene kono (cm25 x cm25)



**6**



Mise en œuvre par


**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

En collaboration avec



Ministère de l'Agriculture

Hakilila kerenkerennen ye « KA DINƊE SCƆƆƆ kongo te min kono »  
 SENE YELEMA kuraw cakɛda senɛfɛnduntako la



MALO KELENKELENTURU (SRI) KALANGAFE FORO LABENNEN  
 JIDONSENE KAMA (CIV) SENEKELAW KA KALANFOROW KONO

**Nininkali 11 – Jaabi 11**

## 1 - SRI BE NEFO COGO DI ?

**M**alo kelenkelenturu (SRI), min sinsinnen don dugukolo kɔkɔ donni ani malosunw mabɔli la kɔkɔn na. O la malosi caman te latijɛ, angɛɛ caman te latijɛ, ji caman te latijɛ, malo caman be sɔɔ.



SRI baara jatɛw

SRI foro

Malosi : kg8/ha  
 Turuli tile 10 kɔfɛ, malosun 1 dingɛ 1  
 Sirajuru fɛ cm25 x cm25  
 Bɔnbɔnnin : kg72/ha, ire kg50 fo 100/ha  
 Izinin ka farafinnɔkɔ dilannen : t1/ha, (fara-  
 finnɔkɔ t10/ha)  
 Jiba te sigi foro kɔkɔ  
 Yugubako 3 fo 4  
 Sɔɔ hakɛlama t 8 / ha (sɔɔ cayalenba t 12 / ha)

8


## 2 - SRI TARIKU YE JUMEN YE MALI KɔNɔ ?

**P**orozew ni sɛnɛko nɛdɔnbaa caman gɔfɛɛnaman tɔkɔ la, olu ye SRI kunnafoni jɛnsɛn Mali kɔnɔ ani Afiriki tilebinyanfan fɛ

| Cakɛda                                       | Yɔɔ                         |
|--|-----------------------------|
| Afirikeri                                    | Gundamu (Tumutu)            |
| IICEM / USAID                                | Gawo, Tumutu, Moti, Sikaso  |
| DNA (DRA) ani IER (CRRA) : IICEM ka demɛn    | Gawo, Tumutu, Moti, Sikaso  |
| CVC / USAID                                  | Sikaso, Moti, Ofisidinizeri |
| Keri Mali                                    | Moti                        |
| Suwisi Kontakiti                             | Segu                        |
| Fondasiyon Senzenta                          | Nɔnɔn                       |
| EATP/USAID                                   | Afiriki tilebinyanfan       |
| WAPP/CNR – Riz                               | Afiriki tilebinyanfan       |
| CIV/GIZ (SRI + PPU ani SRI + Farafinnɔkɔ)    | Sikaso, Moti, Segu          |
| CIV/WHH (SRI + PPU ani SRI + Farafinnɔkɔ)    | Kayi                        |
| CIV/DVV (SRI + PPU ani SRI + Farafinnɔkɔ)    | Bugunin, Kolonjɛba          |
| PASSIP/GIZ (SRI + PPU ani SRI + Farafinnɔkɔ) | Sikaso (SRI kalangafɛ)      |




IICEM ka sifileforo



CIV nɛmɔkɔw ka kolɔsilitaama Mali kɔnɔ

9



PASSIP ka SRI kalangafɛ

### 3 - DANFARA JUMEN BE SRI NI BAARA KECOGO KORO CE JATE TAABOLO LA ANI FOROW KONO?

**DANFARA SRI NI BAARA KECOGO KORO CE JATE TAABOLO LA**



SRI foro




Baara kecogo koro foro

| Senε kecogo               | SRI kecogo  | Baara kecogo koro  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Pepiniyeri (falan)</b> | Malosi hake<br>kg 8/ha<br>K'a daji ka lere 24 ke  | Malosi hake<br>kg 50 fo 60 / ha<br>Malosi jalan  |
| <b>Turuli</b>             | Malosiyen fitininw turuli<br>Tile 8 fo 10 (ni furabulu 2 b'u la ; u be bo ka bo ka to u ju la)<br>U be turu ju 1 dingε 1 sirajuru fe<br>Furance juw ce cm25 x cm25 a hake lama<br>Ju te caya dingε konn ani foro konn                           | Malosiyen kogolεnw turuli<br>Tile 21 fo 30 (diliw be ko ka bo ka u la, ka do tige ka bo u furabuluw janya la<br>Ju 3 fo 4 dingε 1 (kunfeturuli)<br>Furance cm15 x cm15, cm15xcm20, cm20 x cm20,<br>Ju be caya dingε konn ani foro konn |
| <b>Nεgεdon</b>            | Farafinεgε t 10 fo 15 / ha<br><b>Oroganowa/Fεritinowa t1/ha</b><br>Angεrε :<br>DAP (nεgεfin) kg 50/ ha, ire (nεgεje) kg 50 fo 100/ha (dafa : nεgε min tun be don konn, o 1/3 fo 1/2)<br>Walima <b>PPU mεnikurunin kg72/ha</b><br>Angεrε te caya | Farafinεgε hake te caya<br>Angεrε : DAP kg 100 / ha<br>Ire kg 200 / ha<br><b>Angεrε hake be caya</b>   |
| <b>Jidon</b>              | Sumaya be basigi foro konn<br>Ji sigita ka do ka foro konn walima ji te sigi a konn<br>Numan : Sumaya ni ja fε-εli nεgεnε ka  | Ji man kan ka sigi foro konn ka temen cm10, cm20 fo 40 kan   |
| <b>Binε</b>               | Binε (ni mansin ye ani bolo la) si rajuruw ce<br>Baara kuntaala man jan<br>Hake : sijε 3 fo 4   | Bin εli bolo la<br>O nafa man bon  |
| <b>Binε ani yugubali</b>  | Mansin : Kεrεsiyennimansin<br>Fijε ka se ka don dugukolo la<br>Dugukolo fεgenyali   | O t'a la   |
| <b>Koro</b>               | 35% fo 100 be fara konn kan ka temen kecogo konn hake kan<br>Furance : t 4 fo 12 / ha<br>Hakelama t 8 / ha  | Koro hakelama<br>Furance : t 4 fo 7 / ha<br>hakelama t 5 / h   |

### DANFARA SRI NI BAARA KECOGO KORO NI JATE DENW YE, OLU CE

SRI kuntaala ka surun : Malo be wolo joona



SRI foro, fijε b'a fili, yeelen b'a konn malosunw be ninakili ka jε



Diliw be fanga konn kosebe



Tinsan be bonya kosebe ka malokise girin εnεnεnw di



SRI taabolo la tinsan ka bon kosebe u den ka ca

## 4 - DUGUKOLO BƐ LABƐN COGO DI?

SRI foro dugukolo ka kan ka sebekɔɔ laben ka da a malosunw diliw yiri-wacogo kan. Dugukolo ka kan ka fɛgenya (maganya); kɛrɛnkɛrɛnnya la cm20 fɔɔ.


Baara kɛtaw ye ninnu ye: Yɔɔ dalakeɛni, laburuli (bulukuli), ji ni bɔɔ pagamini, sanfelan dalakeɛni. Nin baara suguya ninnu ka kan ka kɛ kalo kelen ka kɔn maloturu don jɛ.



Foro bulukulen



dalakeɛni



ji ni bɔɔ pagamini



Dugukolo labenni mansinw

12

## 5 - NƆGƆDON BƐ KƐ COGO DI?

### FARAFINNƆGƆ DONNI

- Walasa ka sɔɔba kɛ, nɔɔdon ka kan ka sin-sin farafinnɔɔ hake kan :
  - Farafinnɔɔ (misibow, kɔɔɔbow, tolinɔɔw) t 10 fo 15 / ha ;
  - Walima farafinnɔɔ dilannenw izinin na (Oroganowa t 1,5 / ha ; Feritinowa t 1 / ha ;
- Angɛrɛ bɛ don ka dafali kɛ ni dugukolo na-famafen wɛrɛ min dɛsɛ bɛ yen
  - DAP kg 50 / ha + ire kg 50 fo 100 ka kɛ ka izinin ka farafinnɔɔ dilannenw donnenw dafa ;
  - DAP kg 50 + bɔɔbɔɔnnin kg 72 / ha



Nɔɔ yɛrɛkɛli foro kɔɔsanni ka bulukuli kɛ

**SRI + Feritinowa : t 1 / ha**  
**SRI + Oroganowa : t 1,5 / ha**

Nɔɔ bɛ yɛrɛkɛ ka kɔn bulukuli jɛ, o b'a to a ka se ka datugu dugu jukɔɔ bulukuli kɛɔ.



Farafinnɔɔ dilannenw izinin na ni pamanw ni baganbow ye (ELEFAN WƐRɪ)



Oroganowa ni Feritinowa bɔɔw jɔlen



Nɔɔ Oroganowa donna foro min na



Nɔɔ dilannenw izinin na

13

## BONBONNIN (PPU) DONCOGO FORO LA

Ka dingenin senni ka ire dan a kɔɔ, a be fo o waleya in de ma bonbonnin.

Bonbonnin be ke tile 7 turuli kofe. Baara in ka kɔɔ ni SRI foro don ; sabula ale be ke sirajuru fe. I be bonbonnin kg 72 ke ha la ; kaso baara kecogo kɔɔ la ire kg 200 de be don ; 65% ben ye angere donta hake la (IFDC seben ka jate y'o ye).

| Nefoli        | Hakeya             |
|---------------|--------------------|
| Nogo donwaati | Tile 7 turuli kofe |
| Dunya         | Cm7 - 10           |
| Donyoro       | Dannidinge 4 o 4   |
| Hake          | Kg 72 / ha         |




Angere bonbonnin dilanmansin



**SRI + PPU : kg 72 / ha**

Senekela be benna a kan, ko n'i ye SRI fara PPU kan, jaabi numan be so

Doncogo :  
Kuru kelen / ju 4



Nogodonmansin

14

## 6 - FALAN (PEPINIYERI) BE DA COGO DI ?

SRI matarafali la, an ye yelema numan caman ye pepiniyeri dacogo la. Pepiniyeri cogoya ka ca : dugumataw, manakonctaw (pow) ani minnu be dilan turulikemansin kama.

### PEPINIYERI DUGUMATAW

| Dantigeli   | Nefoli   |
|-------------|--|
| Cogoya      | m <sup>2</sup> 100 (m10 x m10) ha 1 turuli kama (m100 x m100)                                      |
| Dugukolo    | Magamanba, fegemanba, dunya cm15 Ni dugukolo girin don cencen ni farafinnogo be k'a la k'a maganya |
| Dayoro      | A ka kan ka surunya jitayoro la  |
| Sonni       | Ka nakosenenaw ka arozuwari ke k'a son sogoma ni wula  |
| Malosi hake | Malosi kg 8 foro ha 1 turuli kama  |
| Fiyeli      | K'a fiye ka namamaw bo a la  |
| Dajili      | Lere 24 (k'a damine sogomada la fo o duguje sogomada   |
| Danni       | Ka siw seri hakeya kelen na duguma, ka soro ka bugurinin ke k'u datugu                             |
| Datuguli    | Ka bin fensen a kan ka soro k'o ce ka bo yen tile 3nan fo 5nan                                     |
| Kuntaala    | U be furabulu 2 bo waati min na, o b'a soro tile 8 fo 10 kera ; u be se ka bo ka turu o la         |



Malosi fiyeli

Malosi dajili



Pepiniyeri dugumata

### PEPINIYERI MANAKONCTAW (POW)

Malosi caman te ; kg 8 be se ka foro ha 1 turu. I b'i jilaja siyenw boli n'u be turuli kuntaala ka ben miniti (sanga) 30 ma. O de la senekela dɔw ye hakilila so, ka pepiniyeriw da manaw (pow) kɔɔ walasa u ka se ka sarati kofɔlen labato.

| Dantigeli | Nefoli   |
|-----------|--|
| Mana hake | Bidon 16 tila 2 ye, o be se ka po 32 di  |
| Malosi    | Kg 8 tila po 32 ce, o be ben g 250 ma / po   |
| Bogo      | Cm2 fo 3   |
| Nafa      | I be se ka pepiniyeri da i ka so, k'a ta ka taa foro la ani ka miniti 30 in labato |



Pepiniyeri pow

### PEPINIYERIW TURULIKEMANSIN KAMA

Maloturu daminenen ni mansin ye, yelema donna pepiniyeri dacogo la ; yelema kura donna ale la. O la a dugukolo firi ka kan ka ke cm2 ye. A jjan

n'a jɔsurun ka kan ka ben forotigi bolomansin cogoya ma.



Pepiniyeri ka ben ni San ARPASO turulikemansin cogoya ye

15



# 7 - TURULI NI DANNI BE KE COGO DI ?

## MALOSIYEN SOROLI

- . Ka pepiniyeri kɔn
- . Ka siyenw ɔn ni ɔɔɔ ye ; o la i b'i jilaja i kana u puruti
- . I be se k'u ɔn ni pelu ye, nka u ɔɔɔ ka turu, o kuntaala kana tɛmɛn sanga 30 kan



### TURULI



Malosiyen ɔɔɔ : K'a ta tile 8 na ka se 10 ma (furabulu 2) malosiyen be se ka ɔn ka turu





Ju hake : Ju 1 dingɛ 1



Dugukolo : ɔɔɔ min be ɔɔɔn ɔɔɔn na turuli ketɔ



Turuli : Juru be gengen ka malosiyenw ju ɔɔɔka turu o sirajuru fɛ ka furance don u ce cm25 x cm25 (WHH-Kayi)



Jidon : Ka ji ɔɔɔn don. Sumaya ka kan ka basigi foro ɔɔɔn turuli kelen ɔɔɔkun fila ɔɔɔn kuntaala ɔɔɔn ; nka jiba man kan ka basigi foro ɔɔɔn.


## DANNI NI SEMUYARIWYE

Tungafetaaba kosɔn, senekelaw te baarakela werew kosɛbe bilen ka bila turuli la. O de ye turulisara geleya. Fura min kosɔla o geleya in na, o kera turulikemansin ye (o be sirajuru 4 fo 6 dan kosɔn fe). O semuwariw bɔra Filipinijamana walima Endujamana kan ; o de la u be wele semuwari filipen walima semuwari endiyen.

| Malosi hake    | Kg 25 / ha                          |
|----------------|-------------------------------------|
| Baara kuntaala | Tile 1 / ha                         |
| baarakela hake | Mogo 1 ka se 2 ma don o don ha 1 na |
| Wajibi         | Dugukolo sanfelan dalakepeko juman  |



San ARPASO ka semuwari endiyen (sirajuru 4)



ha 1 dansi kg 25 ketɔ semuwari wow kosɔn



SOKAFON ka semuwari filipen dilannen (sirajuru 6)



Danni be sen na



Danni be sen na Bagan be semuwari min saman (sirajuru 2)



SOKAFON ka semuwari min be saman ni moteri ye (sirajuru 4)

18

## 8 - JIDON BE KE COGO DI ?

**S**RI taabolo do ye ji ni ja fɔ-fɔli ye kosɔn ka forow kosɔn ; Ji sigili foro kosɔn, o kun ye bin juguwa fagali ye ; n'o te o man kan ka ke.



Jidon : Ji kosɔn peli



Sumaya ni ja fɔ-fɔli kosɔn

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ji hake ani suman cogoya | Turuli kofe dogokun 1 fo 2 be ke foro te sebekoro son ; ji doonin de be don a koro sumaya ka basigi   |
|                          | Tile 15 o kofe sumaya ni ja kan ka fɔ-fɔ kosɔn ko malo ka coroli kuntaala kosɔn. N'i ye sonni ke i b'a to dugu ka ja o kofe ka sonni werɛ ke  |
|                          | Kurusigi daminewaati la sumaya ka kan ka basigi foro kosɔn (ji hake ka to cm2 fo 3 la)  |
|                          | Sonni ka kan ka jo dogokun 2 ka kon malokan je  |
| Laadilikanw              | Ka to ka ji don foro kosɔn sumaya ni ja ka fɔ-fɔ kosɔn ko, o ka gelen yoro caman na ; o la an b'a jinin senekelaw fe, ji kana temen cm10 fo 15 kan. Ni temen kera o kan, ji be juguya malo ma |



Ji sigilen hake cm7 Koriyanse

19

## 9 - KOROSIYENNI ANI YUGUBALI BE KE COGO DI ?

**K**orosiyenni korokɔ ka bon kosebe SRI la, a ka kan ka ke ni ji hake ka dogo kosebe foro kɔka ; o kun ye bin juguw silatunni ye.

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Joyɔ</b>  | Ni ji basigilen te foro kɔka, korosiyenni be ke sababu ye ka bin juguw kele. korosiyennikemansin be binw bo ka laban k'u datugu dugu jukoro. A b'a to fiɛe ka don dugukolo sanfelan na   |
| <b>Waati</b> | Dogokun 1bo la korosiyenni be se ka ke bolo la. korosiyenni be damine tile 20 turuli kofe  |
| <b>Sijɛ</b>  | Yugubali be ke tile 10 o 10 ; o be ben sijɛ 3 fo 4 ma sanni ka foro datugu   |
| <b>Nafa</b>  | Fiɛe min be don dugukolo ma, o be malodiliw yiriwa kopuman, u ka se malosun korɔ. O nafa ka bon SRI la kosebe. Angere donta hake be dogoya ; sabula angere min bena don ka dafali ke, o tena temen ire kg 50 fo 100 kan / ha bilen. Malodiliw bonya be ke sababu ye malo be se ka ja ku hali ni ja ye dogokun kelen sorɔ |
| <b>Minɛn</b> | Korosiyennikelan moterimaw ani numuw ka dilannenw be yen   |

**A ka nin yugubali ka ke, ka kɔka ke ka korokɔ cɛlatige**



Bololayugubalikɛlanw



Bololayugubali kecogo ɛɛjirali



Yugubalikemansin



Korosiyenni

20



SRI la diliw be sebekorokɔ yiriwa, u ka jan u be se malo balo korokɔ

## 10 - KOROW NI NAFAW ANI GELEYA KOROSILENWE JUMENWE ?

### SRI KOROW KA BON KOSEBE


SRI : t 8/ ha ; a be se k'a ta t 4 na ka se 12 ma/ ha

### SRI NAFWA KA SANGA BAARA KECOGO KOROW MA

| Nɛfoli                            | SRI       | Baara kecogo korokɔ | Nafa % |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| Malosi hake (kg)                  | 8         | 50                  | 84     |
| Kuntaala pepiniyɛri korokɔ (tile) | 10        | 30                  | 67     |
| Angere korokɔnɛnɛn (kg)           | 72        | 200                 | 64     |
| Korokɔ hakɛlama (t / ha)          | 8         | 5                   | 60     |
| Sɛnɛ musaka (Sefa / kg)           | 12,43     | 17,42               | 29     |
| Foro nafa korokɔlen Sefawari la   | d.126 493 | d.63 402,8          | 100    |

### SRI NAFWA WEREW

Ka korokɔ jidi  
Ka do fara hake feereta kan  
Ka wari korokɔ caya  
Ka dugukolo korokɔnɛnɛn waati kuntaala jan korokɔ  
Angere bere ni ji bere te taa a dafe  
Sisangaziba te wuli ka duuru  
Waatiyɛlama geleyaw kumbencogo numan don



### GELEYAW

Yɛlɛmani be min da hakili kan. Korokɔ hakilila yɛlɛmani ka bo taabolo korokɔ kan ka na SRI kan, o ka gɛlen ; sabula sɛnɛkɛla caman ma da a la ko malosun fitinin kelen tile 8 fo 10 be se ka ci ka caya ko korokɔ be korokɔ k'o la.

Farafinnakorokɔ caman. Korokɔ hake nininta an'a numan korokɔli ka gɛlen sɛnɛkɛla mankan bolo, seba te min ye.

Turuli mɛsɛgɛmɛsɛgɛ ka bon a damine na. Turuli kuntaala ka jan kosebe SRI ha 1 na ka temen baara kecogo korokɔ ha 1 ta kan.

Dalakeɛɛni. Ni forow ma dalakeɛɛ geleya be don soknin na, ji korokɔnɛn ka se ka basigi.

Baarakeminew korokɔli i n'a fo yugubalikemansin ni dalakeɛɛnikɛbere jan. Walasa ka se ka bin juguw kele ani ka foro dugukolo dalakeɛɛ.

Sɛnɛkemansinw lasakorokɔli sɛnɛkelabaw fe. SRI taabolo 6 beɛ lajelen labatoli man korokɔnɛn ni sɛnɛkemansinw t'i bolo forokɛnɛbaw labaarali kama.



21

## WALEYA KEBAAW

### Kunnafoŋi jensenna ninna fe:

DeutschGesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

### Cakɛda dagayɔɔ

Bɔni ani Esibɔrini, Alimanjamana kan

SENE yeɛma kuraw cakɛda (CIV) senɛfɛnduntako la, Mali cakɛda a ko la

Sira 360, So Kafine

Hamudalayi ACI 2000

BP 1988 – Bamako, Mali

T : (+223) 20 22 34 28

F : (+223) 20 22 34 28

E : CIV.Mali@giz.de

I : <https://www.giz.de/en/worldwide/33853.html>

### Gafe labɛnsan

06.2017

### Labɛnbaa

Sogodogo Déco-Art

(+223) 66 79 81 72 / 76 44 31 21

Bamako, Mali

### Jaw

Kɔrinɛli iniwɛrisite : jɛ 25

Elefan wɛri : jɛ 5, 11

Elihaji Mahamani Tarawele, Moti DRA : jɛ 12

Moti IER : jɛ 13

Kilawusi Wolimani : jɛ 27

San senɛko cakɛda : jɛ 16

Ja wɛrɛw : Jigiba Kuyate

### Masalabolo

Jigiba Kuyate

Laadibaa don malosɛnɛ sɔɔɔɔɔɔ kan, senɛ yeɛma kuraw cakɛda la

Nin laselisɛbɛn in kɔɔɔɔ ye GIZ nɔ ye.


A y'a ke

Alimanjamana minisiriso min jɛsinnen bɛ nafoloko ni yiriwali ma (GIZ) o ka yama-

ruya kɔɔɔ

Jekabaara b'a ni Mali senɛko minisiriso cɛ


## 11 - MANSIN SUGUYA JUMENW BE YELEMA KURA KOFI SRI LA ?



## SRI BAARABOLODASEBEN

| Hake | Baara suguya ketaw   | Waati                       |
|------|--|-----------------------------|
| 1    | Malosi sementiyalenw soroli<br>Kg 8 ha 1 turuli kama   | Awirilikaló-Mekalo          |
| 2    | Foro ladonni n'a lasaniyali  | Mekalo                      |
| 3    | Nɛbilasɔnni  | Mekalo-Zuwenkalo            |
| 4    | Nɛbilanɔɔdon<br>Izinin ka farafinnogo dilannen t 1 fo 1,5 / ha walima fara<br>finnogo t 10 fo 15 / ha  | Mekalo-Zuwenkalo            |
| 5    | Foro bulukuli  | Mekalo-Zuwenkalo            |
| 6    | Pepiniyɛri labɛnni<br>m <sup>2</sup> 100 pilansi walima mana (po) 32 min sorola ni litiri 20 bidon<br>12 ye ; o be se malosi g 250 ma mana kelen o kelen | Mekalo-Zuwenkalo            |
| 7    | Dajili (lɛɛ24) ani danni dugumapepiniyɛri kɔnɔ walima mana<br>kɔnɔ<br>Falenkun boli ani danni ni semuwari filipɛn ye                                     | Mekalo-Zuwenkalo            |
| 8    | Pepiniyɛri ladonni   | Mekalo-Zuwenkalo            |
| 9    | Foro kuru cili   | Mekalo-Zuwen-Zuluye         |
| 10   | Foro dalakɛɛɛni  | Mekalo-Zuwen-Zuluye         |
| 11   | Malosiyɛnw boli an'u turuli<br>Siyɛnw si hake b'a ta tile 8 na ka se 10 ma ; juru be da k'u turu<br>Ju 1 dinge 1 ka furance to u cɛ : cm25 x cm25        | Mekalo-Zuwen-Zuluye         |
| 12   | Nɔɔɔdon<br>DAP : kg 50 + ire kg 100 ka farafinnogo walima izinin ka fara<br>finnogo dilannen fara o kan<br>DAP : kg 50 + bonbɔnnin kg 72 fara o kan      | Zuwenkalo-Zuluye-Uti        |
| 13   | Yugubali - kɔrɔsiyɛnni (siɛɛ 3 fo 4)   | Zuwenkalo-Zuluyekalo        |
| 14   | Sɔnni<br>Jiba tɛ basigi foro kɔnɔ dɔɔgokun 2 folo la. Sumaya ni ja be fo-fo<br>ɔɔɔɔn ko cɔrɔli waati dɔrɔn na  | Zuwenkalo-Okutɔburu<br>kalo |
| 15   | Kɔlɔsili (k'a damine danni na fo kanni)  | Mekalo-Okutɔburukalo        |
| 16   | Malo kanni k'a bololasiri  | Okutɔburu- Nowanburu        |
| 17   | Malo bololasiriw dalajɛli ka ke ton ye   | Okutɔburu- Nowanburu        |
| 18   | Malo gosili n'a donini   | Nowanburu-Desanburu         |
| 19   | Malo lamarali mangasa kɔnɔ   | Desanburu-Zanwuye           |

## SRI DIÑE KONC



Kɔrɛniyi iniwɛrisite / 2016 SRI - MALO

SRI LAHALAYA DIÑE KONC SAN 2016

- Sifileli min fanga ma bonya. Senekela dɔw sɔnna a ma
- Labɛn senkɔrɔmadonni SRI yiriwali kama. Senekela damadɔ sɔnna a ma marayɔrɔ dɔ kɔnɔ
- Jekulu caman ye SRI senkɔrɔmadon. Senekela caman sɔnna a ma marayɔrɔ caman kɔnɔ
- Fangabulonw ni gɔferɛnamanw ye SRI senkɔrɔmadon kɔsɛbe. Senekela caman sɔnna a ma marayɔrɔ caman kɔnɔ
- Jamana politiki ye SRI senkɔrɔmadon. SRI cookora ka ñe marayɔrɔ caman kɔnɔ



Mise en œuvre par



**Hakilila kerɛnkerennen ye « KA DINɛ SɔRɔ kɔngɔ tɛ min kɔkɔ »  
SɛNɛ YɛLɛMA KURAW CAKɛDA (CIV)  
SɛNɛFɛNDUNTAKO LA – Mali cakɛda a ko la**




**Wokiya Golidumani  
Kotigi (CIV) la**

**B**aarabolodalen min ye SɛNɛ yɛLɛMA kuraw cakɛda (CIV) ye, n'a sigira senkan jamana 14 kɔkɔ, Mali b'o la. A lapininw ye : « Wula kɔkɔ maraykɔ sugandilenw na, yɛLɛMA kura minnu donna sɛNɛ kɛcogo ani sɛNɛFɛnduntako cogoya la, o ye caman fara sɛNɛkɛla mankanw ka warisɔkɔta hake kan, ka kɔkɔya don baara sɔkɔliko la ani ka dumuniko yɛɛ kɔkɔya maraykɔ la ». O be

hakilila dajiralen kɔkɔ, n'o ye « KA DINɛ SɔRɔ kɔngɔ tɛ min kɔkɔ ». Hakilila in bɔra Alimanjama minisiriso la, min ɲɛsinnen be nafoloko ni yiriwali ma jekabaara kɔkɔ (GIZ) san 2014 waati la.

Mali cakɛda Seyinfeko la, o ye ka dɛmɛn don sɛNɛ kɔkɔ kɔkɔkɔ nafamaba saba la : malosɛNɛ, kɔmitɛrɛsɛNɛ/nakɔ ani mangoroko.



## WALEYA KEBAAW

**Kunnafoŋi jɛnsɛnna ninnu fɛ :**

**DeutschGesellschaft für**

**Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH**

**Cakɛda dagayɔɔ**

**Bɔni ani Esibɔrini, Alimanjamana kan**

**Sɛnɛ yɛlɛma kuraw cakɛda (CIV) sɛnɛfɛnduntako la, Mali cakɛda a ko la**

**Sira 360, So Kafine**

**Hamudalayi ACI 2000**

**BP 1988 – Bamako, Mali**

**T : (+223) 20 22 34 28**

**F : (+223) 20 22 34 28**

**E : CIV.Mali@giz.de**

**I : <https://www.giz.de/en/worldwide/33853.html>**

**Gafe labɛnsan**

**06.2017**

**Labɛnbaa**

**Sogodogo Déco-Art**

**(+223) 66 79 81 72 / 76 44 31 21**

**Bamako, Mali**

**Jaw**

**Kɔrinɛli iniwɛrisite : jɛ 25**

**Elefan wɛri : jɛ 5, 11**

**ɛlihaji Mahamani Tarawele, Moti DRA : jɛ 12**

**Moti IER : jɛ 13**

**Kilawusi Wolimani : jɛ 27**

**San sɛnɛko cakɛda : jɛ 16**

**Ja wɛrɛw : Jigiba Kuyate**

**Masalabolo**

**Jigiba Kuyate**

**Laadibaa don malosɛnɛ sɔɔkɔkɔ kan, sɛnɛ yɛlɛma kuraw cakɛda la**

**Nin laseliseben in kɔnko ye GIZ nɔ ye.**

**Ay'a ke**

**Alimanjamana minisiriso min jɛsinnen bɛ nafoloko ni yiriwali ma (GIZ) o ka yama-  
ruya kɔn**

**Jɛkabaara b'a ni Mali sɛnɛko minisiriso cɛ**